

PRIJEDLOG

Broj:
Sarajevo:

Na osnovu člana 39. Ustava Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), člana 8. Zakona o imovini Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 6/97) i člana 113. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 25/10 – Prečišćeni tekst) Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj _____ 2011. god, donijela je

ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI FONDU KANTONA SARAJEVO ZA STIPENDIRANJE I ŠKOLOVANJE DJECE BORACA, POGINULIH BORACA I POGINULIH CIVILA – ŽRTAVA RATA "IKRE" ZA PRODAJU KOMPIJA

I

Daje se saglasnost Fondu Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata "IKRE" za prodaju službenog kombija marke FIAT 290 DUCATO CAT MI, registarskih oznaka 260-J-142, godina proizvodnje 1990., broj motora 1328599, broj šasije 29000000038035, a koji je se vodi u evidenciji osnovnih sredstava navedenog Fonda.

II

Fond „IKRE“ će izvršiti isknjižbu iz evidencije osnovnih sredstava ovog Fonda vozilo iz tačke I ove Odluke.

III

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u «Službenim novinama Kantona Sarajevo».

**Predsjedavajuća
Skupštine Kantona Sarajevo**

Prof.dr. Mirjana Malić

Dostavljeno:

- Predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo
- Vlada Kantona Sarajevo
- Ministarstvo za boračka pitanja
- Fond „IKRE“
- Evidencija
- A/A

O B R A Z L O Ž E N J E

PRAVNI OSNOV:

Pravni osnov za donošenje Odluke o davanju saglasnosti Fondu Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata "IKRE " za prodaju kombija je član 39. Ustava Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), član 8. Zakona o imovini Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 6/97) i član 113. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 25/10 – Prečišćeni tekst)

RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA:

Fond „IKRE“ posjeduje službeni kombi marke FIAT 290 Ducato CAT MI. koji je dobio donacijom od organizacije „IPAB“ iz Vičence. Kako je riječ o starom vozilu koje se vodi u evidenciji osnovnih sredstva i čija je vrijednost 0,00 KM, a svake godine iziskuje sredstva za održavanje i registraciju, Upravni odbor Fonda je donio Odluku o prodaji istog. Nakon toga Fond „IKRE“ je zatražio mišljenje Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, da li je obavezna saglasnost Skupštine Kantona Sarajevo za prodaju navedenog vozila, jer je isto donacija. Od navedenog Ministarstva dato je mišljenje o obavezi dobijanja saglasnosti od Skupštine Kantona Sarajevo, jer je članom 8. Zakona o imovini Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 6/97), regulisano da imovinom Kantona upravlja Skupština Kantona Sarajevo. Zahtjev se upućuje Vladi na razmatranje, a saglasnost daje Skupština Kantona Sarajevo na prijedlog Vlade Kantona Sarajevo.

Shodno navedenom predlažemo da se usvoje predloženi Zaključak i Odluka.



FOND KANTONA SARAJEVA ZA STIPENDIRANJE I ŠKOLOVANJE DJECE BORACA,
POGINULIH BORACA I POGINULIH CIVILA - ŽRTAVA RATA - "IKRE"
WAR VICTIMS' CHILDREN SCHOLARSHIP FUND - "IKRE"

Broj: 93 / 11

Datum: 24.03.2011. godine

Na osnovu člana 11. Statuta Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata „IKRE“ („Sl. novine KS“ broj 27/06 i 13/08) Upravni odbor je na VI sjednici održanoj 24.03.2011. godine donio

ODLUKU

I

Odobrava se prodaja službenog kombija FIAT 290 DUCATO CAT MI, registarskih oznaka 260-J-142, broj motora 1328599 broj šasije ZFA29000000038035 a koje se nalazi na evidenciji stalnih sredstva Fonda.

II

Realizacija ove Odluke će se izvršiti po dobijanju saglasnosti Skupštine Kantona Sarajevo.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA



Medić Mirsad

Address: Hamdije Kreševljakovića 61, Sarajevo 71 000, Bosnia and Herzegovina

Tel./fax. ++387 33 444-520;

Tel./fax. ++387 33 200 310,

E-mail address: ikre.sarajevo@gmail.com



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo obrazovanja, nauke
i informisanja

Broj: 11-052-163
Sarajevo, _____ 1996. godine

Z A P I S N I K

O PRIMOPREDAJI KLJUČEVA DONIRANOG AUTOMOBILA

Dana 22.11. 1996. godine u Sarajevu
organizacija "IPAB" iz Vičence
predala je ključeve automobila marke Fiat Ducato - kombi
ministru Ministarstva obrazovanja, nauke i informisanja Prof.dr.Maliku
Kulenoviću uz molbu da iste u njihovo ime uruči direktoru, Fonda grada
Sarajeva za stipendiranje i školovanje djece poginulih boraca i poginu-
lih civila-žrtava rata - "IKRE", kojoj poklanjaju navedeni automobil sa
željom da im uspješno koristi u daljem radu.


Istog dana je u prisustvu donatora i direktora Fonda grada Sara-
jeva za stipendiranje i školovanje djece poginulih boraca i poginulih
civila-žrtava rata - "IKRE", ministar Ministarstva obrazovanja, nauke
i informisanja Prof.dr.Malik Kulenović uručio je ključeve naprijed nave-
denog automobila direktoru Fonda grada Sarajeva za stipendiranje i ško-
lovanje djece poginulih boraca i poginulih civila - žrtava rata - "IKRE"
Prof.Enisi Rustempašić.

Ovaj zapisnik je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka
od kojih svaka strana zadržava po 2 (dva).

D I R E K T O R
FONDA GRADA SARAJEVA
ZA STIPENDIRANJE I ŠKOLOVANJE
DJECE POGINULIH BORACA I
POGINULIH CIVILA-ŽRTAVA RATA
- "IKRE"


M I N I S T A R
MINISTARSTVA OBRAZOVANJA,
NAUKE I INFORMISANJA


(ključeve primio)


Prof. Enisa Rustempašić



(ključeve predao)


Prof. dr. Malik Kulenović



260-J-142
 30.12.2009
 SARAJEVO STARI GRAD
 07.02.1997
 SARAJEVO-STARI GRAD
 SA5663MA (B) 1990
 MI - PUTNIČKI AUTOMOBIL
 FIAT
 290
 DUCATO CAT MI
 ZFA29000000038035
 AF-VIŠENAMJENSKO VOZILO
 0
 0
 0
 BIJELA (S.2) (10)
 9

(P.1) 2500 (P.2) 55
 (P.3) OIZEL
 (11) KONVENTIONALNO (E) NE
 (P.5) 1328590
 NAZIVI RUBRIKA / НАЗИВИ РУБРИКА
 (A) KROVNICA / ПЛАНКА / РЕГИСТАРСКА ОЗНАКА
 (B) DATUM PRVE REGISTRACIJE / ДАТУМ ПРВЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
 (C.2.1) PREZIME I/ИЛИ ПРЕЗИМЕ / ПРЕЗИМЕ или НАЗИВ
 (C.2.2) IME / ИМЕ
 (C.2.3) MJESTO, OPŠTINA / ОПШТИНА, АДРЕСА / МЈЕСТО, ОПШТИНА, АДРЕСА
 (D.1) MARKA / МАРКА
 (D.2) TIP / ТИП
 (D.3) KOMERCIJALNI OPIS / КОМЕРЦИЈАЛНИ ОПИС
 (E) BROJ SASESTI / БРОЈ САСИСТИ
 (F.1) MAKSIMALNA TEŽ. DOPUŠTENA MASA (kg) / МАКСИМАЛНА ТЕЖ. ДОПУŠТЕНА МАСА (kg)
 (G) MASA VOZILA (kg) / МАСА ВОЗИЛА (kg)
 (H) KOK VAŽENJA / ВОЖАЧЕСКИ ПРОК ВАЖЕЊА РЕГИСТРАЦИЈЕ
 (I) DATUM IZDAVANJA / ДАТУМ ИЗДАВАЊА
 (K) BROJ ODOBRENJA / БРОЈ ОДОБРЕНЈА
 (L) RAZNOG. VOZILA (cm) / РАЗНОГ. ВОЗИЛА (cm)
 (M) MAKSIMALNA BRZINA (km/h) / МАКСИМАЛНА СКОРОСТ (km/h)
 (N) VRSNA GORNJEG NARAVANJA / ВРСТА ГОРЊЕГ НАРАВАЊА
 (P.5) BROJ MOTORA / БРОЈ МОТОРА
 (Q) ODMERJENA STIŽINA (kW/kg) za motocike / ОДНОС ОМЈАТА / СТЕЖИНА (kW/kg) за мотоцикле
 (R) BOJA VOZILA / ВОЈА ВОЗИЛА
 (S.1) BROJ SIBORISKE STEDALA / БРОЈ СИБОРИСКЕ СТЕДАЛА
 (S.2) BROJ MJEŠTA ZA STIPANJE / БРОЈ МЈЕСТА ЗА СТИПАЊЕ
 (T) IME VOZILA / ИМЕ ВОЗИЛА
 (U) MJESTO IZDAVANJA / МЈЕСТО ИЗДАВАЊА
 (V) EVROPSKI BROJ IDENTIFIKACIONE VOZILA / ЕВРОПСКИ БРОЈ ИДЕНТИФИКАЦИОНЕ ВОЗИЛА
 (W) PRVA BROJ, OZNAKA / ПРВА БРОЈ, ОЗНАКА
 (X) DRUGA BROJ, OZNAKA / ДРУГА БРОЈ, ОЗНАКА
 (Y) GODINA PROIZVOĐENJA / ГОДИНА ПРОИЗВОĐЕНЈА
 (Z) BROJ MJEŠTA ZA LEŽANJE / БРОЈ МЈЕСТА ЗА ЛЕЖАЊЕ
 (AA) BROJ KATEGORIJE / БРОЈ КАТЕГОРИЈЕ
 (AB) KATALOŽNA TEŽINA / КАТАЛОЖНА ТЕЖИНА
 (AC) NADEŠNI BROJ / НАДЕŠНИ БРОЈ

BOSNA I HERCEGOVINA
 БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

BIH

POTVRDA O VLASNIŠTVU VOZILA
 ПОТВРДА О ВЛАСНИШТВУ ВОЗИЛА

Certificat de propriété du véhicule
 Certificate of title

BA 0269531

LIČNI OSOBNI PODACI / ЛИЧНИ ПОДАЦИ
 VLASNIK VOZILA / ВЛАСНИК ВОЗИЛА

DJECE BOR I POG. BOR I CIV. ŽR. IKRE
 FKS ZA STIP. I ŠKOLOVANJE BORACA
 SARAJEVO, SARAJEVO STARI GRAD,
 HAMDIJE KREŠEVI JAKOVICA 61
 4200297730006
 DATUM 30.12.2009
 260-J-142
 MUP KANTONA SARAJEVO
 JA0000032541

DJECE BOR I POG. BOR I CIV. ŽR. IKRE
 FKS ZA STIP. I ŠKOLOVANJE BORACA
 SARAJEVO, SARAJEVO STARI GRAD,
 HAMDIJE KREŠEVI JAKOVICA 61
 4200297730006
 DATUM 30.12.2009
 M24-T-600
 MUP KANTONA SARAJEVO
 JA00000325575

LIČNI OSOBNI PODACI / ЛИЧНИ ПОДАЦИ
 VLASNIK VOZILA / ВЛАСНИК ВОЗИЛА

(C.2.1) DJECE BOR I POG. BOR I CIV. ŽR. IKRE
 FKS ZA STIP. I ŠKOLOVANJE BORACA
 SARAJEVO, SARAJEVO STARI GRAD,
 HAMDIJE KREŠEVI JAKOVICA 61
 4200297730006
 DATUM / ДАТУМ 29.09.2010
 (A) M81-T-855
 (14) MUP KANTONA SARAJEVO
 (3) JA000001311259

(C.2.1)
 (C.2.2)
 (C.2.3)
 (1)
 DATUM / ДАТУМ
 (A)
 (14)
 (3)

PODACI O VOZILU / ПОДАЦИ О ВОЗИЛУ
 PODACI O DRUŠTU VOZILA / ПОДАЦИ О ДРУШТУ ВОЗИЛА

OSOBNA IZMJENA / ОСОБНА ИЗМЈЕНА	СЕРОВНА ИЗМЈЕНА / ТРИ
DATUM / ДАТУМ	DATUM / ДАТУМ
Potpis / Потпис М.П.	Potpis / Потпис М.П.
DATUM / ДАТУМ	DATUM / ДАТУМ
Potpis / Потпис М.П.	Potpis / Потпис М.П.
DATUM / ДАТУМ	DATUM / ДАТУМ
Potpis / Потпис М.П.	Potpis / Потпис М.П.
DATUM / ДАТУМ	DATUM / ДАТУМ
Potpis / Потпис М.П.	Potpis / Потпис М.П.
DATUM / ДАТУМ	DATUM / ДАТУМ
Potpis / Потпис М.П.	Potpis / Потпис М.П.

BA 0269531



Broj: 08-01-34-14797/11
Sarajevo, 27.04.2011.godine


**Fond Kantona Sarajevo za stipendiranje i
školanje djece boraca, poginulih boraca i
poginulih civila-žrtava rata – „IKRE“
n/p VD Direktora
Ul. Hamdije Kreševljakovića broj 61.
71000 Sarajevo**

PREDMET: Obavijest

Veza – Vaš zahtjev broj: 133/11, od 20.04.2011.godine

U vezi Vašeg zahtjeva broj gornji, obavještavamo Vas da smo isti uputili na nadležno postupanje Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo, jer se radi o tumačenju odredaba Zakona o imovini Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 6/97, 9/98 (Presuda Ustavnog suda FBiH), 5/10 (Presuda Ustavnog suda Federacije BiH)).

S poštovanjem,



MINISTAR

Muhamet Kozadra, dipl. ecc.

Pripremila: Elezović Lejla
Kontrolisala: Berberkić Sabaheta



web: <http://mf.ks.gov.ba>
e-mail: mfo.finansija@ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 565-005, Cent + 387 (0) 33 565-000
Fax: + 387 (0) 33 565-052 i 565-048
Sarajevo, Maršala Tita 62



120/11
16.05.2011

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo pravde i uprave



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Justice and
Administration

Broj: 03-07-02-17122/11
Sarajevo, 12.05.2011. godine

**Fond Kantona Sarajeva za stipendiranje i
školovanje djece boraca, poginulih boraca i
poginulih civila – žrtava rata - "IKRE"**
71000 S a r a j e v o
Ul. Hamdije Kreševljakovića 61

PREDMET: Mišljenje.


Na osnovu vašeg zahtjevu broj: 133/11 od 20.04.2011. godine, a kojim tražite davanje mišljenja, da li ste u skladu sa Zakonom o imovini Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 6/97) obavezni imati saglasnost Skupštine Kantona Sarajevo za prodaju službenog kombija marke Fiat Ducato, koji ste dobili kao donaciju iz Italije 1996. godine, **mišljenja smo da ste u obavezi imati saglasnost Skupštine Kantona Sarajevo za prodaju navedenog vozila, a isto obrazložemo slijedećim:**

Odredbama člana 39. Ustava Kantona Sarajevo u čijem nazivu "Imovina Kantona" određeno je da "Kanton može imati pokretnu i nepokretnu imovinu. **Imovinom Kantona smatraju se stvari, prava i novčana sredstva koja su stečena kupovinom ili na drugi način** sukladno zakonima Bosne i Hercegovine i Federacije.

Imovinom Kantona upravlja Skupština. Vlada može raspolagati imovinom u okviru ovlaštenja koje joj Skupština prenese posebnim propisom" - Amandman XXXIX ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 28/04).

Odredbama člana 8. Zakona o imovini Kantona Sarajevo određeno je da: "Imovinom Kantona upravlja Skupština Kantona Sarajevo", a Vladi Kantona Sarajevo nije dato ovlaštenje da raspolaže imovinom Kantona.

S poštovanjem,


MINISTARICA
[Signature]
Dijana Tabori



web: <http://mpu.ks.gov.ba>
e-mail: pravda@ks.gov.ba

Tel: + 387 (0) 33 562-083, Fax: + 387 (0) 33 562-241
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1



“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 6 /97

Na osnovu čl. 18.b. i 39. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - ispravka i 3/96 -ispravka), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 3.aprila 1997. godine, donijela je

**ZAKON
O IMOVINI KANTONA SARAJEVO**

Član 1.

Ovim zakonom utvrđuje se imovina Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton), preuzimanje, način sticanja, upravljanja i raspolaganja imovinom i druga pitanja koja su u vezi sa imovinom Kantona.

Član 2.

Kanton je pravni sljedbenik Grada Sarajeva (u daljem tekstu: Grad) u imovini i imovinskim pravima, u skladu sa Zakonom o područjima općina SRBiH ("Službeni list SRBiH", br. 47/62, 6/65, 14/66, 23/67, 3/70, 35/77, 31/78, 22/80, 33/90, 8/91 i 32/91).

Član 3.

Kanton preuzima sva prava i obaveze Grada koje proističu iz imovinsko-pravnih odnosa.

Član 4.

Kanton u potpunosti preuzima imovinu Grada na području Kantona, kao i na drugim područjima gdje je Grad posjedovao imovinu.

Član 5.

Imovinu Kantona, pored imovine stečene preuzimanjem u smislu odredaba čl. 2, 3. i 4. ovog zakona, čini pokretna i nepokretna imovina, prava i novčana sredstva stečena kupovinom ili na drugi način u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 6.

Kanton je vlasnik imovine na području Kantona i to:

1. prirodnih bogatstava i dobara u općoj upotrebi;
2. nekretnina na kojima pravo korištenja i upravljanja imaju mjesne zajednice, udruženja građana i političke organizacije, izuzev sredstava koja su te zajednice i organizacije pribavile iz drugih izvora osim budžeta; sredstava za finansiranje zajedničkih potreba, donacija društvenih pravnih lica i samodoprinosna građana;
3. nekretnina na području Kantona koje su izgrađene ili po drugom osnovu stečene iz sredstava budžeta, sredstava za finansiranje zajedničkih potreba, te sredstava samodoprinosna građana i donacija, kao i imovine koja je stečena i po drugim osnovama, bez obzira da li se kod društvenog pravnog lica kao korisnika vode u poslovnim knjigama odnosno da li su upisane u zemljišne knjige;
4. društvenog kapitala iskazanog u bilansima stanja pravnih lica na dan 31. decembra 1991. godine, odnosno stanja utvrđenih nakon revizije.

Član 7.

Kanton vrši ovlašćenja i obaveze vlasnika po osnovu državnog kapitala prema preduzećima i ustanovama koja u cjelini ili djelimično imaju državni kapital, u skladu sa zakonom, osim preduzeća i ustanova nad kojima ovlaštenje i obaveze vlasnika vrše nadležni organi Federacije.

Član 8.

Imovinom Kantona upravlja Skupština Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Skupština). Predsjednik Kantona i Vlada Kantona mogu raspolagati imovinom u okviru ovlaštenja koja im Skupština prenese posebnim propisom.

Član 9.

Skupština može posebnim propisom prenijeti prava vlasništva na druga pravna lica, u skladu sa zakonom.

Član 10.

Vlada Kantona posebnim propisom uredit će način evidentiranja imovine iz čl. 2, 3, 4, 5, 6. i 7. ovog zakona i odrediti organe za njegovo provođenje. Propis iz prethodnog stava Vlada Kantona će donijeti u roku od 15 dana od dana donošenja ovog zakona.

Član 11.

Odredbe člana 6. ovog zakona primjenjivat će se do donošenja zakona Federacije Bosne i Hercegovine i države Bosne i Hercegovine.

Član 12.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".